**BUT GMP 2e année Innovation pour l'Industrie FI** — **Modalités de contrôle des connaissances et des compétences**

**Vote au conseil d'IUT du 22 juin 2023 et à la CFVU du 19 septembre 2023**

| | |
|---|---|
| **Année 2023-2024** | **IUT DE NÎMES** |
| **Mention** | **GMP** |
| **Parcours** | **II FI** |

*y compris distanciel

| Libellé des éléments | ECUE/module/ CC/adaptation locale | O / F / X | ECTS | Coef | Nbre d'heure CM | Nbre d'heure TD | Nbre d'heure TP | à distance | ORAL* Nbre épreuves min à max | ORAL* Durées moy épreuves | ECRIT* Nbre épreuves min à max | ECRIT* Durées moy épreuves | AUTRES* Nbre épreuves min à max | AUTRES* Durées moy épreuves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semestre 3 Innovation pour l'industrie** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Suivi-PT-SAE S3** | | O | | 0 | | | 40 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **SAE Répondre à un besoin de nature industrielle** | | O | | 5/8/7/5/ | | 2 | 24 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **SAE Ameliorer techniquement** | | O | | 6 | | | | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **SAE Portfolio S3** | | O | | 0/0/0/0/0 | | 4 | | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Mécanique** | | O | | /2/1/ / | 5 | 44 | 8 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Dimensionnement des Structures** | | O | | /2/1/ / | | 22 | 2 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Science des Matériaux** | | O | | 2 | | 8 | 12 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques** | | O | | /1/ /1/ | 7 | 22 | | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Ingénierie de construction mécanique** | | O | | /1/2/ / | | 50 | 8 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Production - Méthodes** | | O | | /2/2,5/ / | | 24 | 36 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Métrologie** | | O | | 1 | | 8,5 | 8 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Organisation et Pilotage Industriel** | | O | | / /1/1/ | | 11 | 20 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Ingénierie des systèmes cyberphysiques** | | O | | 1/1/ /1/ | | 16 | 4 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Expression & Communication** | | O | | /0,5/0,5/ / | | 14 | | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Langues** | | O | | 1/0,5/ / /0,5 | | 2 | 30 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Projet Personnel et Professionnel 3** | | O | | 0/0/0/0/1 | | 8 | 12 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Innovation** | | O | | 4,5 | | | | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Semestre 4 Innovation pour l'industrie** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Suivi-PT-SAE S4** | | O | | 0 | | | 35 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Suivi entreprise REH** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Suivi projet REH** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **SAE Répondre à un besoin de nature industrielle** | | O | | 2/3/4/3/ | | 8 | 8 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **SAE Utiliser des concepts existants pour renouveller** | | O | | 3 | | 10 | 4 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **SAE Portfolio S4** | | O | | 1/2/1/1/1 | | | | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Stage S4** | | O | | 3/4/4/3/2 | | | | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Mécanique** | | O | | /3/2/ / | 2 | 10 | 8 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Dimensionnement des Structures** | | O | | /2/2/ / | | 22 | 8 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Science des Matériaux** | | O | | 2 | | 9 | 8 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Mathématiques Appliquées et Outils Scientifiques** | | O | | 2 | 4 | 16 | | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Ingénierie de construction mécanique** | | O | | /1/3/ / | | 41 | 8 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Production - Méthodes** | | O | | 3/ / /2/ | | 24 | 40 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Organisation et Pilotage Industriel** | | O | | /1/ /2/ | | 8,5 | 8 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Ingénierie des systèmes cyberphysiques** | | O | | 2 | | | 10 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Expression & Communication** | | O | | 1/ / /1/ | | 10 | | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Langues** | | O | | / / /1/1/ | | | 20 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Projet Personnel et Professionnel 4** | | O | | 1/0/0/0/0 | | | 4 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **Innovation** | | O | | 6 | | 17 | 14 | | de 0 à 4 | 30min à 1h | de 0 à 5 | 30min à 4h | de 0 à 5 | 30min à 4h |
| **RCUE1 : Spécifier** | | O | 8 | | | | | | | | | | | |
| **UE13-S3 Spécifier** | | O | 4 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE13-S3 Spécifier** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources UE13-S3 Spécifier** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE13 S3** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S3** | | F | | | | | | | | | | | | |
| **UE14-S4 Spécifier** | | O | 4 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE14-S4 Spécifier** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources UE14-S4 Spécifier** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE14 S4** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S4** | | F | | | | | | | | | | | | |
| **RCUE2 : Développer** | | O | 16 | | | | | | | | | | | |
| **UE23-S3 Développer** | | O | 8 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE23-S3 Développer** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources UE23-S3 Développer** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE23 S3** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S3** | | F | | | | | | | | | | | | |
| **UE24-S4 Développer** | | O | 8 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE24-S4 Développer** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources UE24-S4 Développer** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE24 S4** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S4** | | F | | | | | | | | | | | | |
| **RCUE3 : Réaliser** | | O | 15 | | | | | | | | | | | |
| **UE33-S3 Réaliser** | | O | 7 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE33-S3 Réaliser** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources UE33-S3 Réaliser** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE33 S3** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S3** | | F | | | | | | | | | | | | |
| **UE34-S4 Réaliser** | | O | 8 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE34-S4 Réaliser** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources UE34-S4 Réaliser** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE34 S4** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S4** | | F | | | | | | | | | | | | |
| **RCUE4 : Exploiter** | | O | 10 | | | | | | | | | | | |
| **UE43-S3 Exploiter** | | O | 5 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE43-S3 Exploiter** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources UE43-S3 Exploiter** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE43 S3** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S3** | | F | | | | | | | | | | | | |
| **UE44-S4 Exploiter** | | O | 5 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE44-S4 Exploiter** | | O | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ressources UE44-S4 Exploiter** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE44 S4** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S4** | | F | | | | | | | | | | | | |
| **RCUE5 : Manager** | | O | 11 | | | | | | | | | | | |
| **UE53-S3 Proposer des solutions innovantes** | | O | 6 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE53-S3 Proposer des solutions innovantes** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources UE53-S3 Proposer des solutions innovantes** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE53 S3** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S3** | | F | | | | | | | | | | | | |
| **UE54-S4 Proposer des solutions innovantes** | | O | 5 | | | | | | | | | | | |
| **SAE UE54-S4 Proposer des solutions innovantes** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources UE54-S4 Proposer des solutions innovantes** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Assiduité UE54 S4** | | O | | | | | | | | | | | | |
| **Bonus S4** | | F | | | | | | | | | | | | |